

E hlophisitse ho latela lenane thuto la CAPS



SESOTHO
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0728-3
7th Edition
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sehlopha sa **R**
BUKA 4



Lebitso:

Phapusi:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

BUKA YA SESOTHO

Buka
4

Kotara 4



Mofumahadi Angie Motshekga.
Letonaa Laapha Thuto ya
Motheo



Mong. Enver Surty.
Motatsiwa Letona la
Thuto ya Motheo

Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsa mosebetsi wa ngwana wa Moaforika. Diphuputso di bontshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mosebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1, ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemong tse latelang, dilemong tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Kereiting ya R.

Thutong ya Motheo kharikhulamo e lebeletse hore ngwana wa Kereiti ya R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hloka ho tshehetswa haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fiha Kereiting ya 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.

Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikemisetso a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintlha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le monyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetsa bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanela ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanela ho utlwisisa kamano e teng dipakeng tsa mantswa le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswa a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moelelo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshwanela ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswa le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhere le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekgahla sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hloka hore titjhere a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisisang hantle ho latela maemo a kutlwisiso ya ngwana. Mosebetsi e tla thusa ngwana le titjhere ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhere e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgwaello tseo pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyeletsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tseo kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a moithuti. Re a tshwara hore baithuti ba tla thabela le ho ananela ho sebedisa mosebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhere o tla natefelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.

Ha re bineng



Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Seventh edition published in 2017

ISBN 978-1-4315-0728-3

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Sehlopha sa **R** TSE KOPANENG

- * Ho bala le ho ngola
- * Dipalo
- * Bokgoni ho tsa bophelo



ya SESOTHO

| | | |
|---|-----------------------------|----|
| 1 | Didaenasoso | 2 |
| 2 | Dinonyana le dihababi | 12 |
| 3 | Diphoofolo tse hlaha | 22 |
| 4 | Dipapadi | 32 |
| 5 | Ho keteka | 42 |



Ditaelo tsa disehwa di qetellong ya buka.



Buka ena ke ya:



SESOTHO

Buka

4


Kotara 4



Didaenasoso



Kotara ya 4 – Beke 1–5






Maneha ditikara sebakeng se nepahetseng.



Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bue ka mefuta e fapaneng ya didaenasoso. Didaenasoso di phetse jwang? Re tseba jwang ka diphoofole tse phetseng kgale tjee?



Lebitso la ka:

A large rectangular box with a blue and yellow dotted border, intended for writing the child's name.

Titjhere: Saena Letsatsi







Ha re baleng

Tereisa palo mme o tlotse ka mmala dibopeho hore ho be le tse 8 moleng o mong le o mong.


8 




8



8





8



8



 Ithute palo 8.




1.2



Ha re etseng

Seha phazele mme o leke ho e bopa hape.






1.3



Ha re etseng

Kopanya matheba ho etsa setshwantsho sa phoofolo eo re seng re se na yona. Jwale tlotsa setshwantsho ka mmala.



Ha re etseng

Sebedisa disehwa ho tswa kamorao ho buka ho etsa daenasoso. O tla tlameha ho mena poleiti ya pampiri halof o ho etsa mmele. Jwale mamaretsa hlooho, maoto le mohatla.




Titjhare: Saena [] Letsatsi []



Ha re ngoleng

h

Tereisa tlhaku ka monwana wa hao o nto e tereisa ka pensеле. Qala lethebeng.



Tereisa tlhaku.

h

h h h h



hula

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **h** ka lebokoseng.

| | |
|---|---|
| k | h |
| b | h |



Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **h** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa mantswe hodimo.




heke



hotela




hempe




haraka

Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



1.6



Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang. Re tseba jwang hore ke selemo? Bana ba apere eng? Dijalo di shebahala jwang?

Maneha ditikara seabakeng se nepahetseng.

Kotara ya 4 – Beke 1-5



Ke selemo






Lebitso la ka:



Ha re ngoleng

Tlotsa setshwantsho sena mme o
bolele hore ke nako efe ya selemo

Mamarisetsa
ditikara tsa
dipalesa ho phethela
setshwantsho
sa hao.



Titjhere: Saena

Letsatsi


2

Dinonyana le dihahabi

Kotara ya 4 – Beke 1-5



Maneha ditikara sebakeng se nepahetseng.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o bue ka mefuta e fapaneng ya diphoofolo eo o e bonang.

Ke phoofolo efe e nang le masiba?

Di ikutlwa jwang?





Ke diphoofolo dife tse nang le letlalo le mahwashe?

Di ikutlwa jwang?

Ke diphoofolo dife tse ka fofang?

Ke diphoofolo dife tse ka sesang?

O bona mahe a makae?



2.1



Ha re etseng

Manamisa papagaie bohareng.
 Manamisapapagaie e le nngwe hodima papagaie e bohareng.
 Manamisa papagaie e le nngwe ka tlasa papagaie e ka ho le letona.

Manaha ditikara sebakeng se nepahetseng.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |



Ha re etseng

Opela mantswe ana diatla.

| | | | |
|----------------|------------|--------------|-----------|
| | serurubele | | tlou |
| se ru ru be le | | tlo u | |
| | oketopase | | papagaie |
| oc ke to pa se | | pa pa ga ie | no tshi |
| | kwena | | daenasoso |
| kwe na | | dae na so so | |






Ha re baleng

Bala dikarete tse na mme o di hlophise ka dihlopha tse 2. Dinonyana le dihahabi. Bolela hore lebitso la phoofolo e nngwe le e nngwe le qala ka tlhaku efe. Jwale hlophisa diphoofolo ho tloha ho tse nnyane ho ya ho tse kgolo haholo.

Dikarete tse na di a fetolelwa




noha



kwena



lempetje



mokgodutswane



nonyanalewatle



mphtjhe



letata



ntsu



leeba







2.3



Ha re etseng

Dikarete tsena di a fetolelwa

Seha dikarete tsena mme o hlophise ditshwantsho ka tatelano ho bopa dipale tse 2.



2.4



Lebitso la ka:



Ha re etseng



Ke papagaie efe e ka pele?
Ke efe e ka morao?



Ke papagaie efe e ka hodimo?
Ke efe e ka tlase?



Papagaie e bohareng e mmala
o jwang?
Papagaie e ka lehlakoreng le
letshehahadi e mmala o jwang?
Papagaie e ka lehlakoreng le
letona e mmala o jwang?

Titjhare: Saena


Letsatsi





Ha re ngoleng

b

Tereisa tlhaku ka monwana wa hao o nto tereisa ka pensele. Qala lethebeng.




Tereisa tlhaku.



bolo



Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **b** ka lebokoseng.






Ha re ngoleng

Tlatsetsa ka tlhaku **b** mme o mamele modumo ha o ntse o balla mantswe hodimo.



Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.






2.7



Ha re baleng

Arolela bana dintho tse na ka ho lekana.
Di take ka mabokoseng.





Kotara ya 4 – Beke 1–5





Ha re baleng


Seha theipi e methang mme o methe hore dintho tse na di bolelele bo bokae.



Ke setshwantsho sefe se selelele haholo mme ke sefe se sekgutshwane haholo?



Seha theipi ya ho metha mme o methe hore dintho tse na di bolelele bo bokae.



Titjhere: Saena Letsatsi


3

Diphoofolo tse hlaha

Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme
o bue ka diphoofolo tseo o
di bonang.

Kotara ya 4 – Beke 6-10








Maneha ditikara sebakeng se nepahetseng.



Ha re bueng

Etsa modumo o etswang ke diphoofolo tseena. Ke diphoofolo dife tse etsang modumo o lerata?



Titjhere: Saena


Letsatsi






Ha re baleng


Pheta pale. Tlotsa sef ahleho ka mmala ho bontsha hore tlou e ikutlwa jwang.




Ho monate ho ba le mme.



Ke lahlehile.



Nthuse ho fumana mme.



Ke kgutletse ho mme.

3.2



Ha re baleng

Sheba ditshwantsho tse na mme o bolelle motswalle wa hao hore ke lebokose lefe le nang le dintho tse ngata le hore ke lefe le nang le dintho tse nnyane? Na ho na le mabokose a nang le dintho tse lakanang? Jwale bala palo ya dintho mme o tereise hodima palo e nepahetseng.

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| | 5 | 6 | | 7 | 9 |
| | 7 | 8 | | 3 | 5 |
| | 6 | 8 | | 1 | 4 |
| | 4 | 5 | | 3 | 5 |
| | 4 | 6 | | 4 | 9 |
| | 6 | 7 | | 8 | 9 |

Titjhere: Saena

Letsatsi


25



Ha re ngoleng

k

Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala mathebeng



Tereisa letere.

k



k

k


k

k



khaete

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **k** ka lebokoseng.



3.4



Ha re ngoleng

Tlatsetsa ka tlhaku **k** mme o mamele modumo ha o ntse o balla mantswe hodimo.



 k uku



 k etlele



 k obo



 k atse




 k atiba



 k onopo

Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.

Large empty rectangular box with a dotted border for writing a name.








Titjhare: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Qetela ho etsa ditshwantsho tse na tsa dirurubele. Etsa matheba hore mapheo kabobedi a tshwane. Ke serurubele sefe se nang le matheba a mangata?





Ha re ngoleng

Seha dikarete tse na mme o bapise palo le lentšwe.
Jwale hlophisa dikarete ho latela dikarete tsa
diphoofolo le dikarete tsa dipapadi.

Dikarete tse na
di a fetolelwa



| | | | |
|--|----------|--|----------|
| | <p>2</p> | | <p>3</p> |
| | <p>4</p> | | <p>5</p> |
| | <p>6</p> | | <p>7</p> |
| | <p>8</p> | | <p>9</p> |

3.7



Ha re etseng

Seha dikarete tse hlahang karolong ya ho seha dikarete mme o bone ka moo o ka bapisang ditshwantsho le ditshwantsho tse dikareteng tsena.

Dikarete tsena di a fetolelwa

i



Inki

p



pere

o



oketopase

b



borotho

d



dijo

n



noka

e



edimola

s



sesa








Lebitso la ka:




Ha re ngoleng

Bolela hore ditshwantsho tse na ke tsa eng mme o mamele modumo. Jwale tereisa mantswe.



Dipapadi



Maneha ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Ha re bueng

Ke dipapadi dife tseo o kgonang ho di bona ditshwantshong tsenana?

Ke dipapadi dife tseo o di ratang?

Na o tseba melawana e sebediswang ho e nngwe le e nngwe ya dipapadi tsenana?

Ke hobaneng ha ho na le melawana e laolang papadi?

Ke hobaneng hob a le seabo dipapading ho le bohlokwa?

Titjhere: Saena

Letsatsi

33





Ha re ngoleng

e



Tereisa thlaku ka monwana wa hao hamorao tereisa ka pensele. Qala lethebeng.

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha e ka lebokoseng.



Tereisa thlaku.



4.2



Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **e** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa mantswe hodimo.

| | |
|---|---|
|  <p>e pa</p> |  <p>e s e l e</p> |
|  <p>e njene</p> |  <p>e iy e</p> |



Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha ditshwantsho tse qalang ka **e**.



4.3



Ha re baleng

Ke lebokose lefe le nang le tse ngata haholo? Bala hore ho na le dintho tse kae mme o tereise palo e nepahetseng.

Kotara ya 4 – Beke 6-10

| | |
|---|---|
| | |
| 8 | 9 |

| | |
|---|---|
| | X |
| 7 | 9 |

| | |
|---|---|
| | |
| 3 | 6 |

| | |
|---|---|
| | |
| 6 | 7 |

| | |
|---|---|
| | |
| 1 | 2 |

| | |
|---|---|
| | |
| 2 | 3 |

| | |
|---|---|
| | |
| 7 | 8 |

| | |
|---|---|
| | |
| 9 | 8 |

| | |
|---|---|
| | |
| 8 | 9 |

| | |
|---|---|
| | |
| 7 | 8 |






Bolo e ya ka nqane
ho polasi.

4




Bolo e ya ka nqane
ho zoo.

5



Sam o neha bana
bolo ya bona.

8



Jabu o raha bolo haholo.

1

Re rata bolo






Bolo e ya ka nqane ho
lebopo la lewatle.

6



Bolo e ya ka nqane
ho motse.

3



Bolo e ya hodimo ka nqane ho
moedi le ka nqane ho mmila.

2



Sam o kapa bolo.

7

4.6



Ha re baleng

Bontsha hore ho na le dintlha tse kae tseo ngwana a le mong a di hlabileng. Thala mola ho tloha ho ngwana ho ya palong e nepahetseng. Tereisa dipalo mme o bale o ya morao ho tloha ho 9 ho ya ho 1.




Jabu o hlabile dintlha tse 9.



Ann o hlabile dintlha tse 5.



Lindi o hlabile dintlha tse 2.



Jim o hlabile dintlha tse 4.



Lulu o hlabile dintlha tse 3.




Sam o hlabile ntlha e le 1.



Titjhare: Saena

Letsatsi





Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o tlatse dipalo o qala ka l bakeng sa mohlodi.
 Bolela hore ke phoofolo efe ya pele, ya bobedi, ya boraro, ya bone, ya bohlano, le ya ho qetela.
 Ke phoofolo efe e lebelo haholo? Ke phoofolo efe e lenama haholo?
 Ke phoofolo efe e kgolohadi?
 Ke phoofolo efe e nyane haholo? Ke phoofolo efe e boima haholo?
 Ke phoofolo efe e bobebe?








4.8



Ha re baleng

Tereisa palo.

Jwale khalara palo e nepahetseng ya dintho moleng o mong le o mong.



Titjhere: Saena


Letsatsi



5

Ho keteka

Kotara ya 4 – Beke 6-10





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho mme o bolele hore ke mokete
ofe oo o o tsebang.
O rata mokete ofe haholo?
O keteka mokete wa letsatsi la hao la tswalo jwang?
Ke mekete efe e meng eo bana ba ka phaposing ya
hao ba e ketekang?

Titjhere: Saena

Letsatsi

43




5.1



Ha re etseng

Bontsha bana bana tsela e yang moketeng wa bona.

Kotara ya 4 – Beke 6-10




5.2





Ha re etseng

Bolela hore ditshwantsho tsena ke tsa eng mme o bolele hore ke ditshwantsho dife tse qetellang ka modumo o tshwanang.



Ke ditshwantsho dife tse qalang ka modumo o tshwanang?



Titjhare: Saena

Letsatsi



Lebitso la ka:

A large rectangular box with a dotted border, intended for writing the bear's name.



Ha re etseng

Sebedisa ditikara ho kgabisa moketjana ona.

Botara ya 4 – Beke 6-10



5.4



Ha re bueng

Ke dijo dif e tseo o ka di bonang
setshwantshong?

Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.







Ha re ngoleng

r


Tereisa letere ka monwana wa hao hamorao tereisa ka pensele. Qala lethebeng.



Tereisa letere.





Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **r** ka lebokoseng.







Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **r** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa mantswe hodimo.



Ha re ngoleng



Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha ditshwantsho tse qalang ka modumo wa **r**.





Ha re baleng

Etsa sedikadikwe se sekgubedu ho pota phoofolo e kgolohadi, le
sedikadikwe se bolou ho pota ntho e nnyane ka ho fetisisa
bolokong ka bong









5.8



Ha re baleng

Moleng ka mong, tshwaya ntho e boima haholo.



Titjhere: Saena

Letsatsi

59



Ha re baleng

Tereisa nomoro mme o khalare dibopeho hore ho be le tse 9 moleng ka mong.

9

9

9

9

9

Ithute palo 9.



5.10




Ha re baleng


Kopanya dintso tse na mmoho mme o ngole karabo bolokong ya ho qetela.




+




=




+



=



+




=




+




=



+



=



Tse sehilweng




Phazele:
Seha phazele ena moleng o motsho. Jwale kopanya dikotwana tse na ho etsa setshwantsho.


Dinonyana tse pedi tse nyenyane:
Seha dinonyana, mena le ho kgomaretsa ho etsa phapete ya monwana. Sebedisa dinonyana tse na tse pedi ho pheta diketsahalo tsa thothokiso e leqepheng la 37.




Karete ya tatellano:
Seha dikarete tse na mme o di behe ka tatellano e nepahetseng, ebe o bolela se etsahalang tatellanong e nngwe le e nngwe.



Etsa daenasoso:
Seha maoto le mohatla wa daenasoso meleng e metsho. Mena poleiti ya pampiri halof o. Jwale kopanya dikotwana tse na mmoho ho etsa daenasosos jwaleka setshwantshong.



Ho bala dibuka:
Latela ditaello mme o etse buka e tshwanang le ena e sehuweng. E nkele hae mme o e balle metswalle ya hao le ba lelapa.





TSE SEHILWENG



Ha re etseng

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme o manamise leqephe khafareng e ka morao ho etsa phokhotso. Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke tsa lahleha.




MANAMISA MONA


MANAMISA MONA



MANAMISA MONA


MANAMISA MONA



























Ke lapile hore!
Diapole tsena di a kgadisa.

4




Ho etsahalang moo? Ke
lakatsa eka nka amoheleha
ka tlelaseng ena.

5




Kajeno bohle re etela Jerry
zoo. E ba le letsatsi le monate
Jerry.

8



1




Ke lakatsa eka nkabe ke
tseba ho bala le ho ngola.

6




Ke eng hoo?
Nka ho ja?

3



Ke batla ho ya sekolong.

2



Ke nako ya ho ya hae
Monghadi Jerry. E tla le
rona.

7